

OLIMPIJSKI MAGAZIN



CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET
MONTENEGRIN OLYMPIC COMMITTEE

April, 2021.



„Lavice“ i „ajkule“ na Olimpijskim igrama

Crnogorski PONOS I BREND

Dušan Simonović,
predsjednik COK-a

Svjetlo na kraju tunela

*U narednom periodu
ćemo učiniti sve da naše
sportiste pripremimo za
ono što ih čeka u Japanu.
Vjerujem da možemo
žda se snađemo i
žprilagodimo, a onda
ni rezultati neće izostati*





Održane 1964. godine, nepune dvije decenije po okončanju Drugog svjetskog rata, Olimpijske igre u Tokiju su, po mnogima, označile prekretnicu u razvoju modernog Japana, njegovo simbolično uzdizanje iz pepela. Predstavljajući svoju kulturu, napredak u tehnologiji, dinamičan razvoj, domaćin je potvrdio da se vraća sebi i svijetu...

Pedeset i sedam godina kasnije, japanska prijestonica će ponovo osjetiti duh Igara. Ipak, okolnosti su iz korijena izmijenjene, a stvarnost na početku treće decenije 21. vijeka sivim tonovima boji pandemija...

Koje su to najvažnije poruke koje olimpijska zajednica želi da pošalje iz Tokija svijetu kome je uzdrmano tle pod nogama?

- Prije više od pola vijeka, olimpijska porodica je pružila Japanu ruku pomirenja i pomogla mu da se, nakon poraza u ratu, reintegriše u međunarodnu zajednicu i uključi u svjetske tokove. Bio je to njegov povratak na normalni kolosjek, na kome se ubrzano kreće sve do danas... Predstojeće Igre nosiće, na jedinstven način, u prenesenom smislu, novu nadu za svijet. Nadu da će pandemija poslije više od godine i po da bude pobijeđena, da ćemo da vidimo kraj patnji koja nas okružuje. Da će čovječanstvo da iskoristi šansu za novi početak, novi razvojni zamah.

Uvjereni smo u moć sporta da pokazuje kojim putem možemo dalje. Da bude ono svjetlo na kraju tunela, o kome često govorimo u olimpijskom pokretu, koje potencira i predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomas Bah.

Igre u Tokiju 1964. upamtio je i crnogorski sport. Novljanin Božidar-Cikota Stanišić i Kotoranin Boško Vuksanović, prvi kao igrač, drugi kao trener, su se vratili iz Japana sa srebrnim medaljama, osvojenim sa jugoslovenskom vaterpolo reprezentacijom... Kada smo razgovarali krajem decembra, crnogorski sportisti nisu imali nijednu olimpijsku vizu. Niste djelovali zabrinuto, već ste

Svjetlo na kraju tunela

zračili optimizmom. Ispostavilo se, opravdanim. Tri i po mjeseca kasnije, ambijent djeluje mnogo vedrije.

- Apsolutno. Imamo dva sjajna tima, vaterpoliste i rukometašice. Jesam bio optimista ali, iskreno, teško je bilo očekivati da će na ovako maestralan način da odrade olimpijske kvalifikacije. Vaterpolisti su još od Evropskog prvenstva u Mađarskoj u velikom usponu i naletu, sa novom energijom, iskustvom, samopouzdanjem. o čemu sam prije neki dan razgovarao sa selektorom Vladom Gojkovićem.

Šta tek reći za rukometašice, naravno tek reći za veličanstvenog trijumfa nad Norvežankama, višestrukim olimpijskim šampionkama? Vidjeli smo kolika je želja Rumunki da se nađu na Igrama; bila je mobilisana kompletna država, u Podgorici se našao i moj kolega Mihai Kovaliju, predsjednik Rumunskog olimpijskog komiteta.

Provlačila se strepnja da podmlađene i oslabljene Lavice neće moći da izdrže pritisak, ali po ko zna koji put su pokazale karakter, volju, silovitu energiju i oduševile nas.

Od obje ekipe priželjkujemo velike stvari i u Japanu. Olimpijski turnir će biti održan u posebnim okolnostima – u olimpijskom selu i samom Tokiju važiće rigorozan protokol, i između mečeva i tokom njihovog održavanja – ali ne treba očajavati, svima će da bude isto, a to može da bude i naša prilika. U narednom periodu ćemo učiniti sve da naše sportiste pripremimo za ono što ih čeka u Japanu. Vjerujem da možemo da se snađemo i prilagodimo, a onda ni rezultati neće izostati.

Kao što ovih dana nisu izostali rezultati za naklon Danke Ković i Danijela Furtule?

- Stižu nam lijepe vijesti. Danka

Upravni odbor COK-a je donio važne odluke o načinu pružanja pomoći timovima koji će nastupati na Igrama. Dogovorili smo se sa savezima, razumjeli njihove zahtjeve, u dobroj mjeri se usaglasili. Vjerujem da ćemo zajedno da ispratimo ambicije i planove selektora na putu do Tokija. Posvećeni smo tome do krajnosti

je fantastično odigrala u Čarlstonu, šteta što nije osvojila naslov. Dugo čeka na trofej, a siguran sam da će ga uskoro i dočekati. Furtula je fenomenalan: iz Hrvatske, u kojoj se priprema, kao i iz Atletskog saveza Crne Gore, stižu mi pohvalne informacije o njegovom radu. Postigao je rezultat za finale Olimpijskih igara. No, uvijek kažu da se teže plasirati na Igre, nego na njima napraviti dobar rezultat. Malo će bacača da ostvari normu za Tokio, koja je veoma zahtjevna; njegova forma nam daje za pravo da se nadamo da će on da bude među njima.

Pored njega, još nekoliko naših atletičara imaju ambiciju da dođu do Igara, prije svega Darko Pešić i Marija Vuković, pa Slađana Perunović... Osnov za optimizam da ćemo u kraljici sportova da imamo makar jednog olimpijca.

Dalje, jedriličar Milivoj Dukić naporno radi, dugo je na pripremama u Hrvatskoj; polažemo nade i u karatiste i džudiste. Karatisti su dosta toga pokazali u prethodnom periodu. Imaće šansu da se plasiraju u Tokio, iako će put biti ekstremno komplikovan, jer su neke kategorije spajane. Kada su džudisti u pitanju, iščekujemo prvo vijesti iz Portugala, koje će osvjetliti put. Šteta što je nekoliko naših takmičara u ovom lijepom sportu, olimpijskih stipendista, povrijeđeno...

Moguće je da, uz to, dobijemo pozivnice u pojedinim individualnim sportovima. Do maja imamo dosta toga da uradimo. Nakon toga ćemo da sabiramo utiske, a tripartitna komisija će odlučivati koga će pozvati i ko ima najveće šanse za dobar plasman.

Još nakon Olimpijskih igara u Peking 2008. pomenuli ste da polako prevazilazimo fazu sportskog razvoja u kojoj smo se držali kubertenove kovanice „važno je učestvovati“. Trinaest godina kasnije, ponovo na Dalekom istoku, kakve nastupe naših olimpijaca očekujete?

- Izbjegavam da u ovom periodu govorim o rezultatima, jer to može da zvuči kao nametanje dodatne obaveze našim sportistima, koji fokusirano rade, uz punu privrženost ciljevima. Naravno, sanjamo da dođemo do nekog odličja, ali, realno, naše dvije reprezentacije su mlade. Daleko od toga da bi bilo razočaranje da zabilježe po nekoliko pobjeda, da ostave dobar utisak i steknu dragocjeno iskustvo za nastup u Parizu 2024. Jer, ne treba nijednog trenutka zanemariti činjenicu da će ove generacije da traju nekoliko olimpijskih ciklusa. Crnogorski sport će od njih imati dugo godina učesnike na velikim takmičenjima, što je za našu zemlju ogromno. Veoma sam srećan zbog toga.

Šta COK čini, a šta će činiti kao servis podrške našim sportisti-

ma? Koliko neveseo ekonomski okvir utiče na planove?

- Kao i uvijek, činimo i činićemo sve što je do nas. Ne treba podvlačiti koliko je situacija ozbiljna u svim oblastima, što se preliva na sport. Krajem prošle sedmice zatvorili smo krug razgovora i Upravni odbor COK-a je donio važne odluke o načinu pružanja pomoći timovima koji će nastupati na Igrama.

Dogovorili smo se sa savezima, razumjeli njihove zahtjeve, u dobroj mjeri se usaglasili. Vjerujem da ćemo zajedno da ispratimo ambicije i planove selektora na putu do Tokija. Posvećeni smo tome do krajnosti. Vidite koliko ima teškoća sa budžetom, ali vjerujem da ćemo imati razumijevanje države i Uprave za sport, kao što je do sada bilo, i da će se osigurati potrebna finansijska sredstva. Period do početka Igara je ključan. Svi zajedno moramo da napravimo maksimalan napor da sportistima obezbijedimo najbolje uslove za pripreme. Ako tu omanemo ili ne napravimo dovoljno, to bi moglo da nam se vrati kao bumerang na neželjeni način.

Olimpijske igre u Tokiju biće održane pod sloganom „Ujedinjeni emocijom“. Da li taj moto može da na pravi način odjekne i u Crnoj Gori?

- Jasno je da je olimpijska porodica usvojila geslo koje nosi univerzalno značenje. Kod nas bi taj slogan mogao da bude veoma aktuelan i valjalo bi da ga u potpunosti razumijemo i prigrlimo. Mi, u COK-u, ćemo ga koristiti u predstojećim sedmicama do Tokija, kroz naše aktivnosti, a preko naših sportista, šireći ideju da je sport sredstvo afirmacije temeljnih olimpijskih, ujedno i važnih životnih, vrijednosti, i most za harmonično povezivanje različitosti.

Imamo dva sjajna tima, vaterpoliste i rukometašice. Jesam bio optimista ali, iskreno, teško je bilo očekivati da će na ovako maestralan način da odrade olimpijske kvalifikacije



Naše najbolje rukometašice osigurale plasman na OI, „lavice“ će treći put učestvovati na najvećoj sportskoj smotri

CRNA GORO, RADUJ SE



Poslje pobjede nad Norveškom u glas su kazale: „bile smo kao porodica, na terenu i van terena, borile smo se za našu zemlju“.

A nakon plasmana na Olimpijske igre, dva dana kasnije, emocije su ih preplavile na terenu.

Suze nijesu skrivale.

Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore pobjedom protiv Norveške i porazom od Rumunije, koji nije uticao na kompletan utisak, na kvalifikacionom turniru u Podgorici čekirale su vizu za Tokio!

Svaka čast „lavicama“.

Vjerovale usan

- Dale smo sto odsto sebe što nam je donijelo plasman na Igre. Vjerovale smo u san i u trijumf protiv Norveške do kojeg nas je vodila jaka energija i snažna odbrana - poručila je golmanka Ljubica Nenezić, koja je upravo protiv Skandinavki pokazala klasu sa gola.

Pribojavale su se, opravdano, premijernog meča sa aktuelnim šampionkama Evrope koje su u decembru proslavile osvajanje trofeja u Danskoj.

- Iskreno, skoro niko nije vjerovao da možemo da pobijedimo, a tek da vodimo ili sa onolikom razlikom da završimo meč! Od prvaka Evrope primile smo 23 gola, što je bio ključ i mislim da smo ih u ovom segmentu, odbranom 5-1, iznenadili. U napadu smo bile strpljive i svaki potez je bio na

mjestu. Sve igračice bile su uključene i ko god da je ušao sa klupe pomogao je - kazala je Andrea Klikovac.

Dan pauze, nakon fantastičnog izdanja u trijumfu nad Norveškom, „lavice“ su oprezno gledale na novi, posljednji okršaj sa Rumunijom, gdje im je i poraz od četiri gola igrao za dalji prolaz.

- Odigrale smo i tu utakmicu dobro, ali bila je potpuno drugačija nego protiv Norveške. Rumunija je igrala sporije, taj njen ritam nas je umrtvio, ali najbitnije je da smo zasluženo zaradile kartu za Tokio. Bilo je, naravno, jako teško, jer smo se i mnogo istrošile protiv Norveške. Ali, kad svaka kao lavica gine jedna za drugu, jako je teško pobijediti nas. Rumunija nas je savladala, ali možda zbog toga što smo znale da imamo veliku prednost, pa smo mogle da se opustimo - kazala je Majda Mehmedović i dodala: „ponosna sam, naravno, na cijelu ekipu i stručni štab, na sve djevojke koje su bile na treninzima i one koji nijesu mogle da budu tu. Gledajte nas u Tokiju!“.

Nema lakih protivnika

Na Olimpijskim igrama „lavice“ će čekati težak zadatak. Svjesne da nema lakih protivnika, a da je najvažnije da se okupe u kompletnom sastavu i spremne na najbolji mogući način za izazov u Tokiju.

Naš tim, nakon što je i iz trećeg puta uspješno preskočio kvalifi-

Maja Savić i Bojana Popović ponovo zajedno

Prva saradnica Bojani Popović u stručnom štabu je Maja Savić, nekadašnja saigračica u Budućnosti i reprezentaciji. „Lavica“ koja je 2012. godine stigla do olimpijskog srebra kazala je da duguje veliku zahvalnost Bojani koja je predložila za mjesto prvog saradnika i Savezu koji je prihvatio.

- Ukazano mi je veliko povjerenje, trudiću se da ga opravdam - kazala je Savić, koja odlično poznaje generaciju igračica rođenih 1996. i 1997. godine, predvodnice novog talasa crnogorskog rukometa.



kacione prepreke, dobio je opasne rivale za Tokio.

- Sve reprezentacije su kvalitetne. Dobili smo protivnike kao što su Japan ili Južna Koreja, protiv kojih nemamo priliku da često igramo, ni na reprezentativnim takmičenjima, ni u svojim klubovima. U svakom slučaju, protivnici su veoma zahtjevni, ali najvažnije je da budemo zdrave i da se okupimo u kompletnom sastavu, a potom i spremimo na najbolji mogući način. U Tokiju je sve moguće, ne želim da obećavam nešto unaprijed, već moramo da idemo korak po korak, pa ćemo vi-

djeti za šta će to biti dovoljno - kazala je kapitenka Jovanka Radičević, koja će treći put, kao i Majda Mehmedović, učestvovati na najvećoj svjetskoj smotri sportista.

Takmičarski duh i samopuzdanje vodili su ih do konačnog cilja. A možda je Đurđina Jauković to objasnila na najslikovitiji način: - I da igramo i protiv muške reprezentacije Francuske meni se čini da se ne bismo predale!

Kvalitet koji iskazuju na terenu u dodatku energije i inata „lavice“ skoro uvijek dovede ili približi cilju. To pokazuju godinama, a potvrdile su na kvalifikacionom turniru u Podgorici.

- Niko ne može da nam oduzme to što imamo, da vjerujemo u sebe, veliko srce i ubijedenje da možemo da napravimo nešto veliko. To je naš, crnogorski mentalitet - pojasnila je Jauković.

Veliki posao

Naš tim do plasmana na Ol stigao je sa selektorom Kimom Rasmusenom i prvom saradnicom Bojanom Popović, koja je ubrzo nakon turnira dobila povjerenje od strane Rukometnog saveza Crne Gore.

- Imenovanje za selektora doživljam kao veliku čast, ali i obaveznu, na čemu dugujem zahvalnost Upravnom odboru Saveza koji mi je ukazao povjerenje. Na-

Bojana Popović i prva saradnica Maja Savić predvodiće reprezentativke na Ol

stojaću da ga opravdam, svjesna značaja funkcije koju će obavljati i koja predstavlja ostvarenja sna za svakog trenera. Tokom dva takmičenja na kojima sam bila dio stručnog štaba, ali i kroz rad u Budućnosti, imala sam priliku da se upoznam sa svim reprezentativkama, a vjerujem da će to iskustvo biti dragocjeno pred izazove koji nas očekuju u

Viza i za Svjetsko prvenstvo

Naš nacionalni tim preskočio je još jednu prepreku. U baražu za Svjetsko prvenstvo koje 30. novembra počinje u Španiji, „lavice“ su u dvomeču bile uspješnije od Bjeloruskinja.

KAPISODA: Podrška stručnom štabu i igračicama

Predsjednik RSCG Petar Kapisoda kazao je da će Savez pružiti maksimalnu podršku stručnom štabu i igračicama.

- Upravni odbor odlučio se za domaće trenere i na klupi muške i ženske reprezentacije gdje imamo naše proslavljene reprezentativce i stručnjake. Nadam se dugogodišnja rješenja za naše selektorske pozicije. Kao i do sada Rukometni savez pružiće svu moguću podršku stručnom štabu u kojem će, na moje veliko zadovoljstvo, Bojanina prva saradnica biti Maja Savić - rekao je Kapisoda.



narednom periodu. Olimpijske igre su svakako najvažnije takmičenje u ovoj godini. Pred nama je veliki posao, ali vjerujem da imamo iznenađenja i kvaliteta da odgovorimo na najbolji način, uz posvećen rad igračica, stručnog štaba, kao i Saveza, kao što je uvijek bio slučaj do sada, jer nas je upravo takav pristup doveo i do izborne vize za Tokio - kazala je Popović.

Nekada proslavljena rukometašica debitovala je na klupi Budućnosti u januaru u nastavku Lige šampiona. Sa „lavicama“ u stručnom štabu bila je mjesec ranije na prvenstvu Evrope. Bojana zna kako je težak put do uspjeha i koliko prepreka nacionalni tim čeka u narednom periodu. Inju, kao i kompletan stručni štab i igračice očekuju mnogi izazovi, a kruna je nastup na Ol. I

upravo Bojana zna kako se dolazi do rezultata na najvećoj smotri. I zato što zna oprezna je, ali i vjeruje u tim.

Nova selektorka prokomentarisala je grupu, odnosno protivnike na Ol.

- Zadovoljna sam ishodom žrijeba i protivnicima koje smo dobili u grupi. Južna Koreja i Japan su reprezentacije koje igraju drugačiji rukomet od ostalih rivala, imaju igračice nižeg rasta i igrače neke duboke zone. Holandija i Norveške, s druge strane, imaju skandinavski sistem, tako nas očekuju dueli protiv različitih kultura rukometa. Moramo da se spremamo za oba sistema na različite načine, ali do kraja jula ima dosta vremena i najvažnije je da se okupimo u kompletnom sastavu i da sve djevojke budu zdrave - kazala je Popović.

Čestitka od predsjednika IHF

Predsjednik Svjetske rukometne federacije Hasan Mustafa čestitao je reprezentaciji Crne Gore plasman na Olimpijske igre.

- Ovo je potpuno zaslužen plasman nakon briljantnih sveukupnih izdanja sačinjenih od dinamičnog napada i čvrste odbrane protiv fantastičnih protivnika. S nestrpljenjem očekujem njihov nastup ovog ljeta. Želio bih, takođe, da se zahvalim Rukometnom savezu Crne Gore na uspješnoj organizaciji kvalifikacionog turnira za plasman na Olimpijske igre. Uprkos okolnostima koje su bez presedana, takmičenje je održano bez prekidu zahvaljujući pažljivom planiranju koje je osiguralo zdravlje i bezbjednost svih učesnika - navodi se u pismu Mustafe. Prvi čovjek svjetske rukometne Kuće uputio je i predsjedniku COK-a Dušanu Simonoviću čestitku za veliki uspjeh našeg rukometnog nacionalnog tima.

lufinale, dok su za 8. avgust zakazani finale i meč za treće mjesto.

U grupi sa svjetskim i evropskim šampionkama

Crna Gora na Olimpijskim igrama u Tokiju igraće u grupi A sa Holandijom, Norveškom, Japanom, Južnom Korejom i Angolom, odlučeno je žrijebom koji je obavljen u sjedištu Svjetske rukometne federacije u Bazelu.

„Lavice“ su bile u drugom šesiru u kojem je još bila Rusija, dok su za rivala iz prvog dobile Holandiju, aktuelnog svjetskog šampiona.

Za protivnika iz trećeg šesira izvučena je Norveška koju su Jovanka Radičević i saigračice savladale na kvalifikacionom turniru za plasman na Ol. Biće to novi okršaj protiv rivala u finalima Olimpijskih igara u Londonu i Evropskog prvenstva u Srbiji 2012. godine. Domaćin Japan, kao selekcija iz četvrtog šesira, imao je mogućnost izbora grupe i izabrao je grupu u kojoj je

Crna Gora.

Južna Koreja je šampion Azije, dok je Angola učešće na najvećoj svjetskoj smotri sportista izborila kao pobjednik afričkih kvalifikacija. Olimpijski turnir u ženskoj konkurenciji na programu je od 25. jula do 8. avgusta. Za našu reprezentaciju to će biti treće učešće na najvećoj svjetskoj smotri sportista. Grupa A: Holandija, Crna Gora, Norveška, Japan, Južna Koreja, Angola. Grupa B: Španija, Rusija, Mađarska, Švedska, Francuska, Brazil.

Na otvaranju sa Angolom

Crna Gora treće učešće na najvećoj svjetskoj smotri sportista počinje duelom protiv Angole koji je na programu 25. jula. Aktuelni evropski šampion i protivnik na kvalifikacionom turniru za Igre u Tokiju - Norveška biće rival 29. jula, duel protiv Južne

Koreje je 31. jula, dok će 2. avgusta, posljednji protivnik u grupi, biti aktuelni šampion svijeta Holandija. Plasman u četvrtfinale izboriće četiri prvoplasirane selekcije iz grupe. Dueli četvrtfinala na programu su 4. avgusta, dva dana kasnije igra se po-



Žestoko oslabljena vaterpolo reprezentacija iz Roterdama, sjajnim učinkom, trasirala put za OI

Perfektno do vize za Tokio

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore kroz kvalifikacije izborila je četvrto učešće na Olimpijskim igrama. I to na kakav način - bez poraza, uz impozantan učinak i najvažniju pobjedu protiv Hrvatske u polufinalu. Naši reprezentativci su i posljednji meč sa Grčkom, bez obzira na vizu u džepu, završili maestralno.

Radza Tokio

- Na pravi način okončali smo kvalifikacioni turnir, sa izuzetnom igrom i hemijom u timu, što je glavni preduslov. Moramo da budemo zadovoljni plasmanom na Ol, a posljednja pobjeda je samo potvrda ono što smo uradili. Želim da zahvalim svima koji su 2016. godine krenuli sa nama u ovaj projekat. Ušli smo u njega sa nekoliko mladih i sa fantastičnim starijim igračima. Momci su trenirali cijelo ljeto, njih 24-25. I oni koji nijesu bili sa nama zbog povreda važan su dio tima, ovo je i njihov uspjeh. Dobar rad tokom prethodne četiri godine rezultirao je plasmanom na Olimpijske igre - ispričao je selektor Gojković. Na startu kvalifikacionog turnira naš tim je bio slobodan, a sa pobjedama su počeli i završili grupu (bolji od Kanade 21:7, Brazila 15:5, Grčke 8:4 i Gruzije 11:9). Sa 1. mjesto dočekali su četvrtfinalni okršaj sa domaćinom. U meču gdje nije bilo prava na grešku savladana je Holandija 13:7, a u triler polufina-

GOJKOVIĆ: Vjerujem da imamo čemu da se nadamo

Selektor vaterpolo reprezentacije Crne Gore Vladimir Gojković na ovaj način je prokomentarisao grupu na Ol.

- Teška grupa, a znalo se da će jedna grupa biti veoma teška. Olimpijske igre su izuzetne, mislim da bi ovo mogao da bude najjači olimpijski turnir, kada bi se gledao ukupan broj jakih reprezentacija. Biće izjednačeno, a meni je posebno drago da smo na nivou gdje možemo da igramo sa svima. To nije bilo realno prije dvije godine. Vjerujem da imamo čemu da se nadamo, ali treba ostati na zemlji i napraviti dobar plan priprema. Samo da svi budu zdravi - kazao je selektor „ajkula”.



lu, nakon petaraca, „ajkule” su bile bolje od Hrvatske (14:12).

- Put za Tokio nije počeo od kvalifikacija, već nekoliko godina ranije, poslije Olimpijskih igara u Brazilu. Imali smo projekat, radili smo mnogo i tokom lokdauna. Ovo je bio mnogo teži turnir od olimpijskog. Igrali smo svaki dan, bez odmora, a svi su došli s idejom da odu na Ol. Imali smo mnogo problema oko sastava. Naporno smo radili za ovo, a pravi tim ide u Tokio - kazao je Stefan Vidović.

Samladima pun pogodak

Dobro selektiran tim, uz puno povjerenje u mlade, kvalitetan rad prethodnih godina, doveo je Gojkovića i igrače do konačnog cilja.

- Od starta sam znao da ekipa i sa mladim igračima, koji su prvi put nastupali na ovako stresnom takmičenju, ima kvalitet. Znali su da se izbore sa pritiskom. Ne treba zaboraviti da smo u Holandiju došli bez nekoliko igrača koji su nastupali na posljednjem šampionatu Evrope gdje smo osvojili

bronzanu medalju. Ali, timski duh i to što smo godinama u sistemu nam je pomoglo da se nađemo sa najboljim reprezentacijama na Olimpijskim igrama. Radili smo puno, a na kraju nam se sve vratilo na pravi način - kazao je kapiten Draško Brguljan. Povrede i odsustva igrača kao da je još više povezaloo tim koji je kao takav otišao, odigrao i vratio se kući. Gojković je na pravi način predvodio igrače, a i sa formom je pogođeno.

- Odlično smo tempirali formu, što smo i pokazali kada je najviše trebalo. Od prvog do posljednjeg meča bili smo na visokom nivou - istako je kapiten. Kapiten smatra da je grupa u Tokiju mnogo teška.

- U drugoj grupi su neke od ekipa koje bi lakše pobijedili. Za nas je najvažnije da je prođemo, a čekaju nas izuzetni rivali kao Srbija, Hrvatska i Španija. Vjerujem u prolaz, a na Olimpijskim igrama moguće je sve. U svakom slučaju, za sve protivnike moraćemo kvalitetnu pripremu da uradimo. Ove ekipe dobro poznajemo, a možda je dobro da se namučimo i prođemo, pa da se domognemo do mnogo željenog polufinala. Biće dosta prilike da se pripremimo. Prva utakmica sa Australijom biće mnogo nezgodna, svake godine su sve bolji i bolji. Nadam se da ćemo krenuti pobjedom, ako tako krenemo onda smo vrlo blizu prolaska u drugu fazu takmičenja.

Mladi oduševili

Crnogorski vaterpolo ne mora da brine za budućnost. Mladi igrači, debitanti na ovakvom turniru, položili su ispit. Jedan od njih je Miroslav Perković, koji je kazao da su prošli najstresniji i psihički najteži turnir.

- Ulog je bio ogroman, ali se sve



IVOVIĆ: Vidjela se hemija, energija...

- Pružali smo nevjerovatne partije u Roterdamu, vidjela se energija, hemija, agresivnost... Ovo je ravno osvajanje medalje na nekom velikom takmičenju, jer ekipa iz godine u godinu mijenja po dva ili tri igrača. I

pred turnir smo imali peh, nismo bili kompletni, ali to nismo potencirali. Zato čestitam svima, stručnom štabu koji je uradio odličan posao, Savezu - rekao je Aleksandar Ivović.

- Za našu zemlju veliki je uspjeh biti na Olimpijskim igrama, ali naravno da želimo da budemo bolji od svih. Krećemo sa pripremama za Tokio, nadamo se da ćemo biti spremni - poručio je kapiten



Magija u Roterdamu

Vladimir Gojković nije mogao da računa na nekoliko standardnih prvotimaca, a kvalifikacije u Roterdamu iznijeli su: Dejan Lazović, Draško Brguljan, Aleksandar Ivović, Uroš Čučković, Marko Petković, Vlado Popadić, Miroslav Perković, Stefan Vidović, Aleksa Ukropina, Vladan Spaić, Dušan Matković, Vasilije Radović, Slaven Kandić. Sa timom su bili rezervni igrači Aljoša Mačić i Petar Tešanović.



isplatilo i ispalo je najbolje. Pružena nam je ogromna šansa da se pokažemo i dokažemo. Stariji igrači su nas primili kako niko od nas nije očekivao, a sa njima se ponašamo kao sa svojim drugovima. Odlična je atmosfera bila u timu - rekao je Perković. Mladi centar imao je komentar na olimpijsku grupu.

- Mislim da nije moglo teže, ali ako hoćemo da budemo pobjednici moramo da pobijedimo najjače selekcije svijeta. Nadam se medalji, ostaje da treniramo i sanjamo. Da je kvalitetan i studiozan rad „ajkule” približio igrama potvrdio je i najmlađi član Vasilije Radović,

U prethodna tri nastupa u Pekingu, Londonu i Rio de Žaneiru „ajkule” su bile četvrtoplasirane

Uz ovakav rad koji imamo, za budućnost ne moramo da brinemo - poručio je kapiten Draško Brguljan

koji je u decembru priključen A timu. - Bez dileme bili smo najspremniji u Roterdamu. Potvrdili smo to i osigurali kartu za Tokio. Kao i mnogi njegovi vršnjaci i ma-

lo stariji naglasio je pomoć iskusnih igrača. - Imali smo veliku podršku. U svakom trenutku. I tokom priprema i tokom turnira. Mnogo su značili savjeti i što su vjerovali u nas.

Intervju: **NIKOLA VUČEVIĆ**

Ništa se ne događa slučajno, radio sam naporno i bio posvećen košarci

Nikola Vučević će dugo pamtit 2021. godinu.

Drugi put u karijeri igrao je na ol-star meču, čime je potvrdio reputaciju jednog od najboljih visokih igrača u NBA ligi – dakle, na svijetu – da bi poslije osam i po sjajnih godina u Orlando, u najvećem "trejdu" ove sezone, Floridu zamijenio Čikagom.

Postao je član jednog od kulturnih klubova, legendarne franšize, koju je 90-ih godina proslavio najbolji košarkaš svih vremena Majkl Džordan.

"Kao dijete sam navijao za Čikago, svi smo navijali za Bulse, zbog Džordana. Za moju generaciju to

je tim koji se pamti. Zaista je velika cast bio dio takvog kluba", rekao je Vučević.

Godinama se priča o njegovom odlasku u Orlando, a priča je uglavnom bazirana na činjenici – da je prerastao sredinu.

Tek u posljednje dvije sezone, iako je godinama imao izuzetan učinak, koji ga svrstava među legende Medžika, kao što su Šekil O'Nil, Dvajt Hauard ili Peni Hardavej, sa Orlandom je stizao do plej-ofa, na mala vrata...

Ipak, tek su se sada sve kockice poklopile, pojavio se klub koji je bio spreman da ponudi mnogo toga da bi dobio super-zvijezdu kakva je crnogorski centar.

"Ovaj trejd nije došao niotkud, razgovarao sam o tome sa čelnicima Orlanda, obavještavali su me šta se događa. Nisu su mi samo rekli - ideš u Čikago. Jednostavno, imao sam ideju o tome da bi trejd mogao da bude dogovoren", priča Vučević.

Ali, kada je posao izvanično dogovoren, priznaje da je bio šokiran.

"Bio sam sa sinom, vodio sam ga na njegove dječje aktivnosti, kada sam dobio poziv. Iako sam znao da se nešto događa, iskreno – bio sam šokiran. Nikada nisam prolazio kroz tako nešto. Bio sam u Orlando dugo, ostvario posebne veze sa klubom, navijačima, zajednicom... Došao sam kao

dječak od 21 godinu, sada imam 30, oženio sam se, imam dvoje djece, odrastao sam... Bilo je zaista šokantno i trebalo mi je vremena da shvatim da se stvarno događa. Nekoliko dana kasnije sam se sabrao, znam da je sve dio posla kojim se bavim i da moram da nastavim. Sada je sve u redu", ističe Vučević.

Najteži dio bio je rastanak od Orlanda. Na predstavljanju u Bullsima nije mogao da sakrije suze...

"To mi je teško palo. Za osam i po godina sam upoznao divne ljude, stekao prijateljstva, vezao sam se za klub i grad. Oba moja sina su rođena u Orlando, imao sam izuzetan život, moja porodica je uživala. Ovo je velika promjena. Moramo da se selimo, supruga mora da se seli, stariji sin ima dosta drugara u Orlando. Nije to lako. Da samo ja moram da mijenjam sredinu bili bi lakše, jednostavnije se prilagodiš... Sada razmišljam i da se ova promjena ne odrazi negativno na porodicu. To su mi bile prve misli, to je normalno. Ali, kada sam došao u Čikago i vidio na koji način su me prihvatili – ljudi iz tima, kluba, igrači, treneri, čak i radnici u hotelu u kome sam bio smješten prvih nekoliko dana – shvatio sam da će sve biti u redu. Našli smo kuću, stariji sin je krenuo u obdanište, sve je lakše i lakše. Dakle, bilo mi je jako teško

Sve je lakše i ljepše uz sinove i suprugu

Nikola Vučević je u Orlando stvorio svoj mali raj, sada će život nastaviti u hladnijem Ilinosu...

"Trebaće mi malo više zimske odjeće, klima je potpuno drugačija".

Ali, sve je lakše i ljepše uz porodicu. On je u braku sa nekadašnjom odbojkašicom Nikoletom Pavlović, sestrom košarkaša Saše Pavlovića, sa kojom ima dva sina, dvogodišnjeg Filipa i Matiju, koji je rođen u oktobru prošle godine.

"Kao i svaku osobu koja postane roditelj, i mene je roditeljstvo promijenilo – na bolje, naravno. Mislim da je dosta uticalo i na moju karijeru, postao sam zreliji, na neke stvari gledam na drugačiji način. Uživam svaki dan, posebno kada se vratim nakon dužeg puta. Uz djecu i zaboravim brže neku slabiju utakmicu. Porodica mi je velika podrška u svemu što radim", rekao je Nikola.

Vučević su prava košarkaška porodica. Otac Boro bio je šampion Evrope sa Bosnom, stric Savo godinama uspješan trener u Francuskoj...

"Naravno da bih volio da moji sinovi igraju košarku i idu mojim stopama. Ali, rano je. Ako odluče da se time bave, ja ću im pomoći, kao što ću ih podržati i u nekoj drugoj odluci. Nikad ih ne bih forsirao da igraju košarku. Ima vremena, mada Filip već gleda moje utakmice na TV-u, i pokušava da me imitira – ima mali koš kod kuće. Visok je, ali vidjećemo sve", rekao je Nikola.

što odlazim, to nisam krio, ali, sa druge strane, bio sam veoma uzbuđen što dolazim u klub takve istorije kao što je Čikago. Bila je to luda kombinacija emocija, odjednom".

Procjene su da Čikago ima neuporedivo veći potencijal od Orlanda i da su veće šanse da sa Bullsima napravi bolje rezultate nego u dresu Medžika.

Sačekao ga je ol-star kolega Zek Lavin, tim je dobra kombinacija iskusnih i mladih igrača, ali do kraja sezone im predstoji borba za plej-of Istoka.

"Čikago ima veliki potencijal. Klub ima snažnu strukturu, gradi se nešto što će da bude uspješno u godinama koje slijede. Lavin je jedan od najboljih igrača u ligi na svojoj poziciji, bio je ol-star i biće u narednom periodu. Uvijek je lijepo imati takvog saigrača, olakšaće mi život, a nadam se i ja njemu. Oduševio me njegov stav kada sam došao. Čim je objavljen trejd, zvao me, ponudio se da mi pomogne u svemu što mi je potrebno. Lijepo je vidjeti kada te najbolji igrač ekipa dočeka tako, a svjestan je da sam napravio veliku promjenu. Još radimo na timskoj

hemiji, to je proces, a siguran sam da ćemo da rastemo kao ekipa", naglasio je Vučević.

To što je slavni klub riješio da pokuša da se vrati na staze stare slave time što je bio spreman da prihvati sve što je Orlando tražio, još jedna je potvrda kakvu je reputaciju stekao Vučević u NBA ligi.

"U životu ništa ne dolazi slučajno. Sve što sam do sada postigao u mojoj karijeri, došlo je kroz naporan rad, kroz posvećenost košarci. Na kraju se sve to isplati. Nadam se da imam još mnogo da dam košarci, da nastavim ovim putem", kazao je Vučević.

Čikago je uvijek u centru pažnje, iz slavnog kluba se lakše dolazi i do individualnih priznanja, iako je Vučević uvijek bio – pravi timski igrač.

Ipak, učešće na ol-star meču, drugi put u karijeri, najveće je priznanje koje je mogao da dobije...

"To što sam jedan od rijetkih Evropljana koji je izabran više puta pokazuje koliko je teško stići do ol-stara, zbog toga mi je još veća čast što sam drugi put izabran. To je potvrda da tu i pripadam, da nije bilo slučajno prvi put. I da neće biti ni posljednji", ističe Vučević.

Reprezentacija – treba gledati pozitivno

Nakon odličnog perioda, plasmana na Svjetsko prvenstvo, crnogorska košarkaška reprezentacija propustiće veliko takmičenje – nije izborila plasman na Eurobasket.

"Žao mi je što nismo uspjeli da se kvalifikujemo na Evropsko prvenstvo, ali i to je dio sporta, nekada se ne ostvare ciljevi. Ne bih govorio o tome kao o neuspjehu, ovakve kvalifikacije ne daju realnu sliku. Najvažnije je gledati naprijed, nema pesimizma, samo pozitivno na budućnost, na to što ima dosta mladih igrača koji će se razvijati i pomoći reprezentaciji da se vrati na veliku scenu", kaže Vučević.



Bez promjena na čelu Mok-a

Bahu novi mandat četiri mjeseca pred OI

Gotovo da dilema nije ni postojala, pozicija predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) i dalje je u rukama Tomasa Baha.

Njemački advokat je nedavno dobio novi mandat i ostaće na čelu MOK-a do 2025.

- Od srca hvala na ogromnom povjerenju koje mi je ukazano. Ovo je težak period za sve nas, morali smo da donesemo neke odluke koje nisu bile jednostavne - rekao je 67-godišnji Bah.

Bahov prvi mandat je trajao od 2013, kada je naslijedio Žaka Roga, a između ostalog ga je obilježio ruski skandal sa dopingom i pomjeranje Olimpijskih igara zbog pandemije koronavirusa. OI u Tokiju će se tako umjesto prošle, održati ove godine...

- Kada sam 2013. stigao na čelo MOK-a rekao sam da želim da predvodim komitet u skladu sa motom kampanje „jedinstvo u razlikama“. To važi i za moj drugi mandat, jer svi moramo da budemo na istoj strani - istakao je Bah.

Bio je jedini kandidat za pred-

Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) dobio povjerenje i ostaće na čelu do 2025. godine

sjednika na onlajn Skupštini MOK-a i dobio je 93 od 94 glasa. Objavljeno je i da su četiri člana bila uzdržana.

KO JE TOMAS BAH?

Bah je rođen u bavarskom Virzburgu i bivši je olimpijski šampion u mačevanju. Zlato je osvojio 1976. godine u Montrealu, a medalje je donosio i sa svjetskih prvenstava - najsjajniju 1977. iz Buenos Ajresa, srebrnu iz Geteborga (1973), ima i bronzano odličje iz Melburna (1979).

Bah je bio i član Komisije za sportiste MOK-a u periodu od 1981. do 1988, a kasnije je, od 1996. pa sve do 2013. bio i član Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta. Do momenta kada je postao predsjednik je obavljao i funkciju potpredsjednika MOK-a...

TOKIO - IZAZOV NAD IZAZOVIMA

Olimpijske igre u Tokiju su svakako najveći izazov s kojim se susrijeće Bah i MOK, najviše zbog specifičnih okolnosti u kojima će biti održane.

Ipak, Igre neće razočarati, tvrdi prvi čovjek:

- Tokio je najbolje pripremljen olimpijski grad ikada i nema nikakvog razloga za sumnju da će otvaranje Igara biti održano kada je i planirano - 23. jula - naglasio je Bah i poentirao:

- Ne postoji više pitanje da li će, već kako će se ove Olimpijske igre održati. Uvjeren sam da će sve biti u najboljem redu.

Nepopularna, ali reklo bi se i jedina ispravna odluka MOK-a, bila je da se na OI zabrani dolazak navijača iz inostranstva.

- Zaključili smo da bi bio prevелиki rizik pustiti u Tokio navijače

Predsjednik COK-a čestitao novi mandat Tomasu Bahu

Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović čestitao je Tomasu Bahu na ponovnom izboru za predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), uz želje da i u budućnosti nastave dobru saradnju i odgovore spremno na sve izazove.

- Uvaženi predsjedniče Bah, U ime Crnogorskog olimpijskog komiteta i u svoje lično ime, čestitam Vam na ponovnom izboru za predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta, uz želje da i u budućnosti nastavimo dobru saradnju i odgovorimo spremno na sve izazove, kao i do sada. Srećan sam što ćete nastaviti da vodite našu olimpijsku i sportsku organizaciju i u narednom periodu i zahvalan sam za prijateljstvo i podršku koju ste dali Crnogorskom olimpijskom komitetu. Period koji je iza nas, bio je jako izazovan, kako za našu olimpijsku porodicu, tako i za cijeli svijet, a sa Vama na čelu Međunarodni olimpijski komitet je uspio da bude primjer kako bi svaka organizacija trebala da funkcioniše, pogotovu u periodima krize - da promoviše jednakost, solidarnost, empatiju i sve vrijednosti koja su temeljna načela naše organizacije i koje bi trebalo da krase čovječanstvo.

iz inostranstva tokom pandemije koronavirusa - istakao je Bah sredinom marta nakon sastanka MOK-a sa Vladom Japana, vlastima Tokija i članovima Međunarodnog paraolimpijskog komiteta.

Do tog momenta je bilo prodato oko milion ulaznica navijačima van Japana, a organizatori OI su obećali i da će vratiti novac.



Danka i Danijel – korak do Tokija

Ukoliko se ne dogodi nekoliko atletskih čuda, pa 13 momaka u naredna dva mjeseca, ne bace disk preko 66 metara, a Danijel Furtula ostane na odličnih 65,59 metara, crnogorska ekspedicija na Olimpijskim igrama imaće makar jednog atletičara, i to ozbiljnog kandidata za visok plasman.

Furtula je, naime, na mitingu u Baru, početkom aprila, izveo jedan od najboljih hitaca ove godine, oborio sopstveni nacionalni rekord za čak 73 centimetra, pa se našao blizu olimpijske norme – sa trenutnim rezultatom je na 22. mjestu u olimpijskom kvalifikacionom ciklusu, a plasman u Tokio izboriće 32 takmičara. Do sada je normu od 66 metara bacilo

19 atletičara, s tim da samo trojica imaju bolji rezultat u 2021. godini.

Slovenac Kristijan Čeh je u februaru bacio disk na daljinu od 67,51 metar, Aleks Rouz iz Samoe ima gitac od 67,17, a Šveđanin Simon Peterson 66,32.

Furtula je odmah iza njih.

Kvalifikacije za Tokio završavaju se 29. juna, a počesu 30. juna 2019.

Rezultati u periodu između 6. aprila i 30. novembra 2020. nisu se uzimali u obzir.

U bacanju diska na Igrama će se nadmetati 32 atletičara.

Furtula (28) je učestvovao na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. i Riju 2016. Velike šanse da se drugi put u karijeri nađe na Igrama stekla je Danka Kovinić.

Sjajnim igrama u Čarlstonu, gdje je stigla do finala jednog od najvećih turnira na WTA turu, najbolja crnogorska teniserka napravila je proboj na svjetskoj listi i došla blizu olimpijske norme.

Povoljna situacija za Danku je ta što u nastavku sezone ne mora da brani mnogo poena, pa bi svaka pobjeda na narednim turnirima mogla da bude veoma važna na putu ka Tokiju.

Lista učenika olimpijskog teniskog turnira trebalo bi da se zaključi 7. juna, ali će rok vjerovatno biti produžen za sedam dana, nakon što je za isto toliko pomjeren početak Rolan Garosa.

Na OI će plasman obezbijediti 64 teniserke, od kojih 56 najbolje plasiranih na svjetskoj listi, s tim da najviše četiri igračice mogu da predstavljaju jednu zemlju.

Kovinić je učestvovala na OI u Riju prije pet godina kada je u prvom kolu izgubila od Madison Kiz.

U februaru te godine Danka je bila 46. na WTA listi, što joj je najbolji plasman u karijeri.



Mađarska streljačka legenda Dijana Igali preminula u 56. godini

Olimpijska šampionka izgubila bitku sa koronom

Olimpijska šampionka u streljaštvu u disciplini skit Mađarica Dijana Igali umrla je od komplikacija povezanih sa koronavirusom u 56. godini.

Najveći uspjeh u karijeri ostvarila je na Olimpijskim igrama u Atini 2004. osvojivši zlato u skitu i postavši prva Mađarica s olimpijskim zlatom u streljaštvu.

Četiri puta je slavila na svjetskim, a šest puta na evropskim prvenstvima osvojivši u karijeri ukupno 32 medalje sa velikih takmičenja. Zanimljivo, na putu do zlata u Atini promašila je samo tri od 100 hitaca. Osvojila je i bronzu četiri godine ranije na Ol u Sidneju.

Igre u Tokiju - svjetlo na kraju tunela

Do početka Olimpijskih igara u Tokiju manje od je 100 dana, najbolji sportisti svijeta u japanskom glavnom gradu nadmetaću se od 23. jula do 8. avgusta.

Crna Gora ima 26 olimpijaca, 14 rukometašica i 12 vaterpolista, blizu norme su atletičar Danijel Furtula i teniserka Danka Kovinić, kandidati su i karatisti, jedriličar Milivoj Dukić...

Međutim, samo tri mjeseca do ceremonije otvaranja, organizatori se suočavaju s nizom izazova s pandemijom koja utiče na odluke o svemu, od sigurnosti sportista do broja gledalaca i prodaje ulaznica, kao i lokalne javne podrške za Olimpijske igre.

Ove sedmice anketa agencije Kjodo pokazala je da više od 70% ljudi u Japanu želi da se Ol i POI otkažu ili ponovo odgode. Iako se većina stanovnika Japana i dalje protivi tome da se Igre u

Tokiju održe, MOK se nada da će se raspoloženje promijeniti kada ljudi shvate koliki je naglasak stavljen na minimiziranje rizika od COVID-19 infekcije.

„Na Olimpijskim igrama u Tokiju slavićemo solidarnost čovječanstva. Cijeli svijet se susreo s neočekivanom krizom i pandemijom i Organizacioni odbor je odlučan u tome da ovog ljeta svim ljudima pruži nadu u to da nas uskoro očekuje svjetlo na kraju tunela,” rekla je Seiko Hašimoto, predsjednica Organizacionog odbora Igara.

„Mnogi sportisti su usprkos teškoj godini dali sve od sebe kako bi naporno trenirali i jedva čekamo vidjeti ih u Tokiju kako bi zajedno slavili uspjehe,” dodala je Hašimoto, koja je sedam puta učestvovala na Olimpijskim igrama, što na ljetnim u biciklizmu, što na zimskim između 1984. i 1996.



godine, a na ZOI u Albervilu 1992. je osvojila bronzanu medalju u brzom klizanju.

Japanska ministarka za olimpijske i paraolimpijske igre je u februaru dala ostavku na mjesto u vladi kako bi preuzela poziciju predsjednika Organizacionog odbora, nakon što je njen prethodnik Jošira Mori podnio ostavku zbog seksističkih izjava.

„Sportisti se pripremaju. Tokio se sprema. Za 100 dana svijet

će se ponovo ujediniti u sportskom slavlju. Jedva čekamo ovu istorijsku priliku. Biće to proslava solidarnosti, jedinstvo čovječanstva u svojoj raznolikosti i otpornosti. Pokazaće koliko smo zajedno jači,” dodao je predsjedavajući Koordinacionog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), Džon Kouts.

Tokio će, međutim, biti kao niti jedne Olimpijske igre.

Svakom sportisti Igara nedostajace uobičajena slavljenička atmosfera u gradu i njihovim takmičenjima. Gledaocima iz inostranstva je zabranjen dolazak, MOK je morao da skрати svoj popis samo na ključne ljude za Igre, a organizatori tek treba da odluče što će s domaćom publikom.

„Sportisti će se i dalje takmičiti u najboljim uslovima,” rekao je Kouts.

„Ali, neće biti stranih gleda-

laca niti članova njihovih porodica koji će ih podržati. Biće ograničeni na selo i svoja sportska mjesta. Neće ići u centar grada kako bi slavili medalje,” rekao je. Sve su te mjere dio detaljnog plana koji su organizatori izradili kako bi osigurali da se Igre ne odgađaju ili ne otkazuju.

Takođe, rješenja organizatora u pripremi Igara odnose i na razvoj zelene, kružne ekonomije. Medalje su tako izrađene od sirovina donirane potrošačke elektronike poput mobilnih telefona.

Tokio planira ponovo da upotrijebi ili reciklira 65 posto svog otpada stvorenog tokom Igara i smanji količinu plastike za jednokratnu upotrebu. Devedeset i devet posto robe nabavljene za Igre biće ponovo upotrijebljeno ili reciklirano.

U skladu s japanskim ciljevima smanjenja ugljen-dioksida, Tokio će na Igrama predstaviti nove tehnologije. Koristiće se uglavnom obnovljiva električnu energiju koja dolazi iz biomase i solarne energije. Da bi se smanjili troškovi i emisije, oko 50 posto objekata koji će se koristiti na Ol i POI bit će postojeći ili privremeni.

Pet u Tokiju 2020. korišteno je i na Ol u Tokiju 1964. godine, što naglašava trajno nasljeđe prvih Olimpijskih igara u Japanu.

Jedan od najuspješnijih australijanskih olimpijaca ne može u Tokio, jer je prekinuo karijeru

Povrede okončale Talentov san

Jedan od najuspješnijih australijskih atletičara i bivši olimpijski prvak u brzom hodaču na 50 km Džared Talent (36) objavio je prekid aktivne karijere, samo tri i po mjeseca uoči Olimpijskih igara u Londonu.

Talent je objavio da prekida karijeru nakon niza povreda koje su ga natjerale da odustane od svog sna o nastupu na četvrtim olimpijskim igrama.

- Nije bilo lako, ali definitivno sam se pomirio s tim - rekao je Talent, osvajač četiri olimpijske medalje.

- Posljednjih nekoliko godina bila je prava borba. Imao sam puno problema s povredama, bilo je i nekoliko stvari koje su se događale u mom privatnom životu. Imao sam i nekoliko dobrih perioda u kojima sam mislio da sve ide u dobrom smjeru i da ću moći da se vratim. Jednostavno, nije trebalo da bude ovako,



ali zaista sam ponosan na ono što sam uspio da postignem - dodao je jedan od najuspješnijih australijskih olimpijaca.

Tokom sjajne karijere Talent je osvojio četiri olimpijske medalje, uključujući i zlato u Ol u

Londonu 2012. na 50 kilometara, no medalju je dobio tek četiri godine kasnije.

Australijanac je u Londonu prošao kroz cilj kao drugi iza Rusa Sergeja Kirijakina, da bi se kasnije otkrilo kako je Rus bio pozitivan na lijekove koji poboljšavaju performanse i prije i nakon Igara. Čak četiri godine su trebale da Australijancu zlatna medalja napokon bude ogrnuta oko vrata na ceremoniji u Melburnu.

Na svom olimpijskom debiju, u Pekingu 2008. osvojio je srebro na 50 km i bronz na 20 km, postavši prvi Australijanac nakon Stena Roulija iz 1900. koji je na jednim olimpijskim igrama osvojio više atletskih medalja. Na posljednjim Ol u Rio de Žaneiru bio je drugi na 50 km. Ima i tri srebra sa svjetskih prvenstava na 50 kilometara (2011, 2013, 2015).

- Olimpijsko zlato u Londonu definitivno je bilo moj vrhunac - rekao je Talent.

- Ali takođe, sam ponosan na konstantu koju sam imao, jer sam svake godine osvajao medalje na prvenstvima - dodao je.

Zbog rasta novozaraženih u prefekturi Osaka

COVID-19 promijenio rutu olimpijske baklje

Ubrzan rast novozaraženih koronavirusom u Japanu tokom aprila poremetio je plan kretanja olimpijskog plamena. Guverner prefekture Osake Hirofumi Jošimura je, naime, proglasio stanje medicinskog hitnog slučaja i otkazao sve aktivnosti u vezi sa olimpijskom bakljom u toj provinciji.

Nosioci olimpijske baklje tako više neće moći slobodno da se kreću ulicama Japana prema ranije utvrđenom planu, a sve u cilju sprječavanja širenja zaraze koronavirusom.

- Dnevni broj zaraženih ove sedmice je učestvostručen je u

odnosu na prethodnu i medicinski sistem je preopterećen - izjavio je Jošimura na konferenciji za medije održane 8. aprila. Olimpijska baklja krenula je u obilazak Japana iz Fukušime 25. marta, a na putu koji bi trebalo da traje 121 dan trebalo je da prođe kroz Osaku 14. aprila.

Osaka je na dan kada je promijenjena ruta kretanja olimpijskog plamena zabilježila 878 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 70 procenata bolničkih kapaciteta već je popunjeno.

Olimpijske igre u Japanu, koje su bile planirane za prošlu godinu,



održaće se od 23. jula do 8. avgusta, nakon čega slijedi organizacija Paraolimpijskih igara.

Zbog pandemije koronavirusa i do sada nezabilježenih okolnosti

kada je u pitanju organizacija takvog sportskog događaja, organizatori su odlučili da na Olimpijskim igrama ne bude gledalaca iz inostranstva.



OI u Tokiju biće rodno najviše izbalansirane u historiji, sa skoro 49 odsto žena među sportistima

Naomi Osaka - vatreni borac za rodnu ravnopravnost

Već je osvojila četiri grend slem titule, a čeka svoj debitantski nastup na Olimpijskim igrama.

Japanska teniska zvijezda Naomi Osaka savršena je ambasadorica predstojećeg mega-spektakla u Tokiju, a takođe vrlo značajna za promociju rodne ravnopravnosti, u šta je odavno uključena i što je posebno važno organizatorima Ol.

Očekuje se da će skoro 49 procenata sportista na Olimpijskim igrama u Tokiju biti žene, što će biti rodno najviše izbalansirane igre u historiji.

Dok se priprema za svoj olimpijski debi koji je sanjala - u svom Japanu, pred svojim publikom, 23-godišnja teniserka iz Osake je za zvanični sajt Olimpijskih igara govorila o nedavnom imenovanju Seiko Hašimoto na čelo Organizacionog odbora Ol, kao i važnosti postojanja žena na vodećim pozicijama u sportu.

Hašimoto, japanska političarka, svojevremeno je kao klizačica i biciklista na brzim stazama učestvovala na četiri uzastopne zimske i tri ljetnje Olimpijade.

- Njeno imenovanje na tako značajnu funkciju je važan trenutak za sve Japanke, ali i žene širom svijeta - nadam se da će biti inspiracija za sve mlade djevojke koje imaju velike snove - da znaju da je sve moguće - kaže Naomi Osaka.

Olimpijske igre u Tokiju pružile su jedinstvenu platformu za isticanje napretka i promjena, a Osaka vjeruje da mogu da doprinesu stvaranju inkluzivnijeg društva.

- Sport je neka nevjerovatna vrsta vozila koja okuplja različite ljude, a taj olimpijski duh je jako značajan. Postoje sportisti sa svih različitih mjesta, sa različitim pričama i izazovima, i nadam se da ćemo moći da počnemo da ističemo jedinstvenije priče o olimpijskim sportistima koje ne samo da dotiču njihov put do Igara, već mogu da istaknu nasljeđe i nedaće sa kojima ljudi suočavaju izvan sporta. To su problemi različitih vrsta. Sport i olimpijski duh su pravo mjesto da se to iznese i da se nađu putevi za njihovo rješavanje.

- Uz podršku nekih mojih sponzora pokrenula sam Naomi Osaka „Play akademiju“ - bolje reći inicijativu čiji je cilj da promijeni život djevojčica kroz igru i sport, počevši od Tokija - jer, znam koliko su moji uzori bili uticajni kada sam bila mlada sportistkinja, kada sam bila na početku i kada sam se snalazila na razne načine. Želim na svaki mogući način da pomognem mladim ženama, ali i muškarcima, da im poručim da imaju moju podršku.

Iako sportske figure poput nje imaju važnu ulogu i na terenu i van njega, Osakin napor da promoviše rodnu ravnopravnost nije ograničen samo na sport.

- Volim da vidim žene na rukovodećim funkcijama i u važnim ulogama, poput Kamale Haris ili Mišel Obama. I u sportu je vidan napredak, sa ženama uključenim u različite funkcije, čak i u muškom sportu poput Kim Ng (izvršna direktorica MLS-a, američke lige u bejzbolu).

Zbog pandemije koronavirusa u Tokiju neće biti gledalaca iz inostranstva Olimpijske igre samo pred japanskom publikom

Ko god je od navijača, ljubitelja sporta iz bilo koje zemlje van Japana planirao da predstojećeg ljeta putuje u Zemlju izlazećeg sunca kako bi uživo posmatrao takmičenja na Olimpijskim igrama - moraću da otkaze planove.

Vlada Japana, u koordinaciji sa organizatorima Igara, odlučila je da se najveće sportsko takmičenje, zakazano za period od 23. jula do 8. avgusta, održi bez prisustva navijača iz inostranstva.

Predsjednica Organizacionog komiteta Olimpijskih i Paraolimpijskih igara Seiko Hašimoto izrazila je na konferenciji za novinare uvjerenje da odsustvo stranih navijača, ipak, neće promijeniti suštinu Igara. Hašimoto (56), inače učesnica čak sedam Olimpijskih igara, kao razloge za tu odluku navela je pojavu novih sojeva koronavirusa i neizvjesnost koja vlada u vezi sa epidemijskom situacijom.

- S obzirom na situaciju kakva je sada, ne možemo da garantujemo slobodan ulazak u zemlju na ljeto - kazala je ona.

Zvaničnici Organizacionog komiteta saopštili su da je u inostranstvu do sada prodato oko 600.000 karata za Olimpijske igre i 30.000 karata za Paraolimpijske igre. Novac će, naravno, biti vraćen.

Olimpijske igre u Tokiju trebale



su po rasporedu da se održe ljeta 2020, ali su zbog pandemije koronavirusa pomjerene za 12 mjeseci i biće održane u redukovanim uslovima.

Istraživanje javnog mnjenja u Japanu, obavljenog još tokom zime, pokazalo je da je blizu 80 odsto japanskog stanovništva za ponovno odlaganje ili potpuno otkazivanje olimpijskih turnira.

Takođe, medicinski stručnjaci javno su upozoravali da bi masovni priliv publike iz inostranstva mogao da

domaći zdravstveni sistem dovede pred kolaps.

Sve je to uticalo na japansku Vladu da donese nepopularnu odluku o zabrani ulaska inostranim navijačima. Pored Olimpijskih igara, i Paraolimpijske igre biće održane bez publike iz inostranstva.

Uz sve to, Vlada Japana donijela je još neke mjere vezane za ograničenja pristupa navijačima kako bi se zaustavilo, ili smanjilo širenje koronavirusa.

Svečana ceremonija otvaranja Ol-

Hotel za Olimpijce pozitivne na Covid-19

Sportisti koji obole od lakših simptoma koronavirusa na Olimpijskim igrama u Tokiju, biće izolovani u hotelu koji, će isključivo biti obezbijeđen u te svrhe.


Japanska novinska agencija Kjodo saopštila je da organizatori pokušavaju da obezbijede 300 soba u hotelu u blizini olimpijskog sela.

Sobe će koristiti sportisti ili ostali članovi ekipa koji ne moraju da budu hospitalizovani. To je jedna u nizu mjera u pokušajima da Olimpijske igre u Tokiju održe bez problema ili bilo kakvih zastoja.

Na Olimpijskim igrama i Paraolimpijskim igrama očekuje se učešće oko 15.000 sportista iz više od 200 zemalja i teritorija i desetine hiljada sudija, zvaničnika, zaposlenih u administraciji, emitera i medija.

impijskih igara, na kojoj će defilovati nekoliko hiljada sportista, biće održana pred praznim stadionom - čak i bez navijača iz Japana.

Još, međutim, nije odlučeno koliko će domaće publike moći da prisustvuje takmičenjima - odnosno, u kom kapacitetu će borilišta biti raspoloživa za gledaoce iz Japana. Ta odluka će biti uskor donijeta.



Selektor američkog košarkaškog „drim tima“ saopštio širi spisak za Ol

„Pop“ svaki dan misli o Olimpijskim igrama

Jedna od najatraktivnijih olimpijskih ekipa - američki košarkaški „drim-tim“, mogao bi na Olimpijskim igrama u Tokiju da se pojavi u sastavu koji ledi krv u žilama!

Selektor Amerikanaca Greg Popović saopštio je širi spisak na kojem je čak 57 imena, a na njemu su sve najveće zvijezde poput Lebrona Džejsma, Kevina Djurenta, Stefa Karija, Kavalija Lenarda, Džejsma Hardena...

SAD će igrati u A grupi protiv Francuske, Irana i pobjednika kvalifikacija koje se igraju u Kanadi (pored domaćina za vizu za Ol boriće se i Kina, Češka, Grčka, Turska i Urugvaj).

- U neku ruku svaki dan mislim o Olimpijskim igrama - rekao je popularni „Pop“. - Studiram protivnike, ne provodim pola dana u tome, ali uvijek dio vremena odvojim za to. Velika odgovornost će biti na nama u Tokiju i ako želimo da odradimo posao kako treba, moramo da damo sve od sebe kako bi bili spremni za izazove koji nas očekuju u Japanu.

Na njegovom širem spisku su Bem Adebajo (Majami Hit), Lamarkus Oldridž (Bruklin Nets), Harison Barns (Sakramento Kings), Devin Buker (Finiks Sans), Malkom Brogdon (Indijana Pejzers), Džejlen Batler (Majami Hit), Majk Konli (Juta Džez), Stef Kari (Golden Stejt Vorijors), Antoni Dejvis (Los Anđeles Lejkers), Demar Derozan (San Antonio Spars), Andre Dramond (Los Anđeles Lejkers), Kevin Djurent (Bruklin Nets), Drejmond Grin (Golden

Stejt Vorijors), Pol Džordž (Los Anđeles Klipers), Džejms Hard-en (Bruklin Nets), Montrez Her-el (Los Anđeles Lejkers), Džon Heris (Bruklin Nets), Tobijas Heris (Filadelfija Seventisiksers), Gordon Hejvord (Šarlot Hornets), Dvajt Hauard (Filadelfija Seventisiksers), Brendon In-gram (Nju Orleans Pelikans), Kari Irving (Bruklin Nets), Lebron Džejms (Los Anđeles Lejkers), Kaji Kuzma (Los Anđeles Lejkers), Kavi Lenard (Los Anđeles Klipers), Demijan Lilard (Portland Trejlblejzers), Bruk Lopez (Milvoki Baks), Donovan Mišel (Juta Džez), Kevin Lav (Klivelend Kavalirs), Kaji Lauri (Toronto Reptors), Džaval Megi (Denver Nagets), Kris Midlton (Milvoki Baks), Viktor Oladipo (Majami Hit), Kris Pol (Finiks Sans), Mejson Plamli (Detroit Pistons), Džejson Tejtum (Boston Seltiks), Majls Tarnar (Indijana Pejzers), Kemba Voker (Boston Seltiks), Derik Vajt (San Antonio Spars), Rasel Vestbruk (Vašington Vizards), Bredli Bil (Vašington Vizards), Džeret Alen (Klivelend Kavalirs), Erik Gordon (Hjuston Rokets), Džeremi Grant (Detroit Pistons), Blejk Grifin (Bruklin Nets), Džru Holidej (Milvoki Baks), Deandre Džordan (Bruklin Nets), Zek Lavin (Čikago Buls), Džulijus Rendl (Njujork Niks), Dankan Robinson (Majami Hit), Mišel Robinson (Njujork Niks), Fred Vanvlit (Toronto Reptors), Džon Vol (Hjuston Rokets), Zajon Vilijamson (Nju Orleans Pelikans), Kristijan Vud (Hjuston Rokets) i Tre Jang (Atalanta Houks).

Pao je rekord, ali uskoro će biti prevaziđen

Japanka stara 109 godina nosila olimpijski plamen

Tradicionalno nošenje olimpijskog plamena pred Olimpijske igre je u punom je zamahu, a u Japanu, kao što je očekivano, padaju mnogi olimpijski rekordi. Plamen je tako nosila 109-godišnja Šigeko Kagava i upisala se u historiju Igara.

Ona je, noseći baklju u prefekturi Nara, postala najstarija osoba koja je u historiji Ol imala tu čast - pretekla je

Brazilku Aidu Mendes, koja je 2016. godine uočila Igara u Riju nosila plamen sa 107 godina. Kagava je rođena 1911. godine.

Ipak, rekord Kagave neće dugo trajati - očekuje se da će je već tokom maja preteći Kane Tanaka, trenutno najstarija građanka planete Zemlje. Ona ima 117 godina i Ginisova knjiga rekorda je smatra trenutno najstarijom na svijetu.



Tanaka će nositi plamen dok on bude prolazio kroz Šime u prefekturi Fukuo-ka 12. maja.

Olimpijske igre trebalo je prvobitno

da se održe prošlog ljeta, ali su zbog pandemije odložene za godinu. Takmičenja u Tokiju počće 23. jula i trajaće do 8. avgusta.

Naša fudbalska reprezentacija počela kvalifikacije za Mundijal

Novi početak: Septembar daje odgovor koliko mogu „hrabri sokoli“

Fudbalska reprezentacija Crne Gore kvalifikacije za Mundijal otvorila pobjedama nad Letonijom i Gibraltartom i porazom od Norveške u Podgorici. Sve je otvoreno, bićemo tvrd orah svima - rekao je selektor Miodrag Radulović.

Fudbalska reprezentacija Crne Gore je u novembru uspješno okončala kampanju u Ligi nacija, iz C kategorije prešla u B, a u decembru prošle godine je promjenom na klupi na neki način označen i početak novе misije.

I većih očekivanja - Faruku Hadžibegiću je istekao ugovor sa Fudbalskim savezom i naslijedio ga je Miodrag Radulović koji je u martu dočekao i da debituje.

-Čast mi je što sam izabran za selektora i što sam, nakon desetak godina rada u inostranstvu, ponovo u svojoj kući. Ovo je kruna moje dosadašnje karijere i na nju ću biti ponosan do kraja života - rekao je Radulović na predstavljanju.

Radulović nije imao običan, već izazovan debi, jer su odmah uslijedile kvalifikacije za Mundijal i specifičan ritam od tri utakmice za svega šest dana.

„Hrabri sokoli“ su 24. marta savladali Letoniju u Rigi (2:1, dva gola Stevana Jovetića), tri dana kasnije Gibraltar u Podgorici (4:1, strijelci Fatos Bećiraj, Marko Simić, Žarko Tomašević i Jovetić), a onda, takođe na svom terenu, izgubili od Norveške (1:0).

Učinak od šest bodova iz tri početna kola nije loš, ali je poraz u posljednjem susretu pokvario utisak. Ne samo rezultatski, jer je Crna Gora prvih 45 minuta „potrošila“ tako što je previše respektovala protivnika...

-Sve je otvoreno, borićemo se dostojanstveno do kraja za svaki



JOVETIĆ: Entuzijazam nije splasnulo

Poraz od Norveške jeste poljuljao šanse crnogorskim fudbalerima u kvalifikacijama za SP, ali nije uticao na entuzijazam, tvrdi Stevan Jovetić: - Entuzijazam nije splasnulo, zašto bi? Imamo šest bodova, niko nije pošao na veliko takmičenje poslije tri

utakmice. U igri je još 21 bod, a ovo je grupa u kojoj je sve moguće - pa i da Turska, koja je dobila dva velika meča, igra neriješeno sa Letonijom. Moramo da budemo psihički stabilni, da vjerujemo u sebe. Događalo se da kvalifikacije otvorimo sa serijom utak-

mica bez poraza, pa da se spotaknemo u završnici. Neka sada bude drugačije - rekao je Jovetić.

Optimista je i Stefan Savić. - Ima još dosta da se igra. Grupa je komplikovana, ritam nije lak i biće dosta iznenađenja - kazao je as Atletiko Madrida.

gol i bod. Ovaj tim ima lijepu budućnost, biće vremena i da još skautiramo kandidate za selekciju, da nam se povrijeđeni igrači oporave. U junu nas čekaju prijateljski mečevi koje ćemo iskoristiti da se ekipa uigra - rekao je Radulović nakon meča sa Norvežanima 30. marta.

Protiv Erlinga Halanda i Skandinavaca se potvrdilo i koliki problem ima naša reprezentacija kada igra pod Goricom protiv timova koji nisu sam krem evropskog fudbala.

Posljednju pobjedu protiv rivala

koji ne spada u red velikih favorita upisala je još u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2018. kada je bila bolja od Rumunije.

-Protiv Norveške nam je falio bod, pa da budemo zadovoljni nakon tri odigrana meča. Ali, idemo dalje, očekujem da budemo tvrd orah svakom u ovim kvalifikacijama - istakao je Radulović.

U grupi sa našom selekcijom su još i Turska i Holandija.

Nakon tri odigrana kola Turci su lideri sa sedam bodova, po šest imaju Holandija, Crna Gora i Norveška. Letonija je osvojila

jedan, Gibraltar je na nuli.

Novi izazovi u kvalifikacijama i borba za jedno od prva dva mjesta su tek u septembru, nakon što se na ljeto održi Evropsko prvenstvo. Crnu Goru odmah čekaju dva teška, vjerovatno i presudna gostovanja u ovim kvalifikacijama - 1. septembra ide na megdan Turskoj, a tri dana kasnije Holandiji. Sedmog septembra igra kod kuće sa Letoncima.

A prije svega toga, crnogorski fudbaleri će početkom juna odigrati i dva prijateljska meča. Rivali su Bosna i Hercegovina i Izrael.

Odbojkaši počeli pripreme za kvalifikacione turnire za EP

Igraće se u glavnom gradu

Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore okupila se u nedjelju prvi put nakon sjajnog učinka na Evropskom prvenstvu 2019. u Holandiji i dvije pobjede na debiju na velikim takmičenjima. Povod je najljepši mogući - početak priprema za kvalifikacije na kojima bi naša zemlja drugi put zaredom mogla da izборi nastup na najvećoj evropskoj odbojkaškom smotri.

- Naše šanse da se plasiramo na Evropsko prvenstvo su realne, a novi plasman je vrlo bitan zbog kontinuiteta, jer bi Crna Gora time ostala u vrhunskoj odbojci u Evropi, gdje joj je i mjesto - kazao je selektor Veljko Bašić.

U Podgorici okupilo se 15 od ukupno 17 igrača koji će boraviti na pripremama. To su: Rajko Strugar, Marko Bojić, Aleksandar Minić, Milutin Pavićević, Bojan Strugar, Nikola Lakčević, Miloš Kosović, Nikola Radonić, Danilo



Dubak, Ivan Vlahović, Ivan Zvicer, Nemanja Peruničić, Luka Babić, Blažo Milić, Matija Činčur.

Zbog tek završenih klupskih obaveza i naporne sezone Vojin Čačić i Ivan Ječmenica reprezentaciji će se priključiti u ponedjeljak ili utorak.

Reprezentacija ostaje u hotelu „Voco“ do 5. maja, kada odlazi na prvi kvalifikacioni turnir, koji se

igra u gruzijskom gradu Tbilisiju 7. 8. i 9. maja. Protivnici naše selekcije biće redom Azerbejdžan, Grčka i domaća selekcija.

Azerbejdžan će biti prvi protivnik i na turniru u Podgorici, koji se održava 14. 15. i 16. maja, a u naredna dva duela „crveni“ će igrati protiv Gruzije i Grčke.

Šampionat za odbojkaše biće održan od 1. do 19. septembra,

a domaćini će biti Krakov, Gdansk i Katowice (Poljska), Ostrava (Češka), Talin (Estonija) i Tampere (Finska). Sama završnica održaće se u Katovicama. Osim domaćina i najboljih osam ekipa sa posljednjeg šampionata održanog 2019. godine, plasman na EP izborniće pobjednici kvalifikacionih grupa, te pet najboljih drugoplasiranih reprezentacija.

Okupile se odbojkašice Crne Gore

Prvi kvalifikacioni turnir za EP u Podgorici



Nakon odbojkaša koji su se okupili u nedjelju, dan kasnije počele su i pripreme odbojkašica za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Zbog izuzetno uzbudljivog finala plej-ofa domaćeg šampionata, djevojke iz Luke Bar i Galeba pridružiće se kasnije. Pripreme su počele Marija Šušić, Ema

Uskoković, Nikoleta Perović, Mina Dragović, Saška Đurović i Melisa Cenović.

Reprezentaciji će se kasnije pridružiti Lana Labović, Tijana Tvrdišić, Marija Tuševljak, Simona Petranović, Dijana Vuković, Nevena Vukčević, Dušanka Petrović, Ana Otašević, Marija Milović, Evgenija Milivojević, Danijela

Džaković, Milena Burzanović i Jelena Cvijović. Nažalost, reprezentacija će biti oslabljena neigranjem kapitenke Tanje Bokan, koja i pored velike volje zbog bolesti nije mogla da se odazove.

- Nadam se da ćemo se kompletirati tokom nedjelje i da ćemo probati da ispunimo plan koji smo napravili. Radićemo da se što bolje uigramo i da napravimo što bolju atmosferu i oba kvalifikaciona turnira odigramo što bolje - rekao je selektor Nikola Masonić.

Crna Gora je u kvalifikacionoj grupi D sa reprezentacijama Slovačke, Finske i Kosova, a turniri će se održati u Podgorici i Nitri (Slovačka).

Prvi turnir kvalifikacija, koje bi našoj zemlji mogle da donesu istorijski, prvi plasman na Evropski šampionat, održaće se od 7. do 9. maja u Podgorici, a drugi od 13. do 15. maja u Nitri (Slovačka).

Evropsko prvenstvo za odbojkašice održaće se od 18. avgusta do 4. septembra u Beogradu (Srbija), Plovdivu (Bulgarska), Zadru (Hrvatska) i Kluž-Napoki (Rumunija).

Borbe za medalje biće u Beogradu. Osim domaćina i osam najuspješnijih selekcija sa EP 2019, mjesto na šampionatu Starog kontinenta imaće po dvije prvoplasirane reprezentacije iz svih šest kvalifikacionih grupa.

Priča o spasenju, nadi i trijumfu

Šta čini olimpijski ideal? Ako vizuelizujete fotografiju Majkla Felpsa sa naslovne strane magazina „Sports Illustrated“ iz decembra 2016, kadar najtrofejnijeg olimpijca ikada koji ponosno na grudima nosi 23 zlatna odličja sakupljana u bazenima od Atine 2004. do Rija 2016. godine - možda ste na pogrešnom tragu.

Da ne posežemo za komplikovanim definicijama koje možete da pronađete na internetu: olimpijski ideal predstavljao bi usvajanje trajnog karaktera procesa individualnog traganja za harmoničnom ravnotežom tijela, volje i uma na koji se nadograđuje harmonija sa okruženjem u kome i sa kojim živimo; prihvatanje i duboko uvažavanje drugih i svijeta sa svim njegovim raskošnim šarenolikostima i ulaganje sebe u njegov razvoj. Ime sirijske plivačice Jusre Mardini uzalud ćete da tražite na listama osvajača olimpijskih medalja.

A, opet, to je nije omelo da na svoj način postane uzorita olimpijka, heroína Igara u Riju. Kako?

RAT

Koliko nas determiniše sredina kojoj pripadamo rođenjem? Ko-

liko je ograničavajući faktor?

Jusra Mardini je rođena 5. marta 1998. u Daraji, gradu koji se tretira kao predgrađe sirijske prijestonice Damaska. Gradu duboko utkanom u hrišćansku mitologiju.

Po predanju, baš tu, oko 30 godine nove ere, apostol Pavle je, putujući za Damask, poslije čudnog božanskog čina, doživio obraćenje, krstio se i postao hrišćanin...

U ta davnašnja vremena mnogi putevi su vodili za Damask. Dvije hiljade godina kasnije, svi su vodili - iz njega.

Mardini, talentovana plivačica, koliko su joj to mogućnosti i nevelika tradicija ovog sporta u Siriji dozvoljavali, učesnica Svjetskog šampionata 2012 (nastupala u trkama na 200 metara mješovito i slobodnim stilom) i 400 metara slobodnim stilom), upozнала je, kao i milioni njenih sunarodnika, strahote rata.

Haos je za nju počeo iste godine...

„...kada je u masakru u Daraji srušena naša kuća. Tada je stradalo više od 100 ljudi, a neki moji drugovi plivači su ubijeni“.

Tri godine - ispunjene bolom, patnjom, strijepnjom, sa povre-

menim treninzima u bazenima čiji krovovi su bili prošarani rupama od granata - kasnije, sa sestrom Sarom i ocem odlučila je da pobjegne od užasa.

Dug je put do slobode.

Avgust je 2015. stigli su do Libana, pa preko Istanbula do Izmiru. Tu su ugovorili da budu prokijumčareni do Lezbosa, opjevanog grčkog ostrva. Mučna je sudbina migrantska.

ZAŠTONEVOLIMORE

Gumeni čamac u koji su se smjestile Jusra i Sara bio je predviđen za šestoro-sedmero ljudi. U njemu ih se našlo - 20. Čekala ih je plovidba duga 10 kilometara. Potrajala je kao vječnost. Pola sata nakon polaska, motor je zaštekao i ugasio se. A potom...

„Desilo se nešto zbog čega me cio svijet doživljava kao heroja, iako se ne osjećam tako“.

Sa sestrom i drugaricom - jedine su znale da plivaju u neveselom društvu - bacila se u vodu. U narednih tri i po sata, sa molitvom na usnama, naporom volje i mišića borile su se sa fizičkim ograničenjima, psihom, strujama Egejskog mora...

„U trenucima krize sam se pitala hoće li mi se kao plivači desiti

da umrem u vodi“.

Neće. Odgurivanjem čamca, zaveslaj po zaveslaj, dosegli su obalu, kao nekada Odisej. Od tada Jusra ne voli otvoreno more.

RIO

Ali bez plivanja ne može. Njena porodica je nakon dugog potucanja, koje je potrajalo 25 dana, pronašla utočište u izbjegličkom kampu u Berlinu. Tu se vratila treninzima, započevši saradnju sa trenerom Svenom Spanekrebsom u Špandau 04. I dobila šansu da ispuni svoje sportske snove.

Prozorka Riju otvorenoj je odlukom MOK-a da na Olimpijske igre u Riju uvrsti izbjeglički olimpijski tim. Našla se na preliminar-nom spisku, među 43 kandidata. „Želimo da pošaljemo poruku nade svim izbjeglicama svijeta“, kazao je predstavljajući ideju predsjednik MOK-a Tomas Bah. Desetoro sportista-izbjeglica je odabrano. Među njima i sirijska tinejdžerka.

„Želim da inspirišem druge. Kada imate probleme u životu, to ne znači da morate da sjednete i plačete. Problemi su razlog zbog koga sam ovdje, zbog koga sam jača i želim da

ostvarim svoje ciljeve“.

U Riju su svi znali za nju. Makar koliko i za Felpsa. Bila je okružena pažnjom.

„Naišli smo na odličan prijem, imali smo vremena da obidemo brdo Korkovado, da vidimo čuvenu statuu Isusa. Da se drugačije završilo, ne bih znala šta propuštam“.

No, njen boravak u Riju nije imao turistički karakter. Značenje je bilo mnogo dublje.

„Na svečanosti otvaranja Igara sve se promijenilo. U tim momentima rekla sam sebi da moram da prestanem da razmišljam o sebi. Da se radi o zajednici za koju se borim. O izbjeglicama. O sportistima. O plivačima. O tome da budem glas ljudi koji nemaju glas“.

Po podacima UNHCR-a, oko 30 miliona ljudi imaju status izbjeglica...

A Jusrini rezultati u Riju?

Takmičila se na 100 metara slobodnim stilom, bila 45. od 48 takmičarki; 100 metara leptir završila je kao 41. od 45.

Nije bilo važno. Jusri nisu trebale medalje da bi znala da je pobjednica.

SPORT JE SPASIO

U aprilu 2017. imenovana je za

ambasadorku dobre volje

UNHCR-a. Nepunu godinu kasnije, u njemačkim knjižarama se pojavila njena autobiografija „Leptir: Od izbjeglice do olimpijke - Moja priča o spasenju, nadi i trijumfu“.

Želi da svoj olimpijski put nastavi i u Tokiju. Da se jednog dana vrati u Siriju, u koju će se konačno vratiti mir.

I da širi svoju priču.

„Pričam jer želim da ljudi razumiju da je sport spasio moj život“.







CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET